

POSSIBLE ANSWERS FOR:

**SETSWANA PUO YA NTLHA
SEEMOGARE
(Pampiri ya Boraro)**

KAROLO YA A

1. TLHAMO (TSEBE TSE PEDI)

MADUO: 30

A. DITENG.

Dikakanyo tse di supang boitlhamedi, boikakanyetso di le maleba tota.

Tse di kgathisang (10-5)

Tse di magareng (5-4)

Tse di bokoa (3-1)

[10]

B. KAGEGO

Kagego ya tlhamo e tshwanetse go nna le ditemana tse di dirisitsweng sentle, di tsamaelana le setlhogo.

Matseno. (1)

Mmele o o nang le ditemana (2)

Bokhutlo jo bo maleba. (2)

[5]

C. PUO LE SETAELE

Tiriso ya puo mo tlhamong e tsamaelane le boleng jwa thutapuo.

Setaele se bontshe tlhopho ya mafoko, tiriso ya diane le maele.

Tiriso e e siameng e e lolameng (10-5)

Tiriso e e magareng (5-4)

Tiriso ya puo e e bokoa (3-1)

[10]

D. MATSHWAO A PUIISO

Tiriso e e siameng ya matshwao a puiso kgaoganyo ya mafoko le mopeleto o o siameng. Bophepha re lebisitse mo mokwalong o o buisegang.

[05]

TLHAMO

		EXC	G	AV	F	
A	DITENG	10	8 ⁺	6	5	3 ⁻
B	KAGEGO	05	5	4	3	2-1
C	PUO LE SETAELE	10	8 ⁺	6	5	3 ⁻
D	MATSHWAO A PUIISO	05	5	4	3	2-1
		30	26 ⁺	20	16	10

KAROLO YA B**POTSO 2****2.1 LEKWALO LA SEMMUSO****A. KAGEGO**

Aterese	2	}	4
Aterese	1		
Ditumediso	1		

[4]**B. DITENG**

Tse di lolameng	(4-3)
Tse di magareng	(3-2)
Tse di bokoa	(0-1)

[4]**C. PUO LE SETAELE**

Puo e e lolameng	(4-3)
E e magareng	(23-)
E e bokoa	(0-1)

D. MATSHWAO A PUIISO

A a lolameng	– (3)
A a magareng	– (2)
A a dirisitsweng ka phosagalo	0-1

(3)**2.2 METSOTSO****A. DITENG**

- Setlhogo se se bontshang:
- Mofuta wa kopano, lethla, nako, lefelo la botsenelapitso
- Puo le kamogelo.
- Lenaane la batsenelapitso le maitato
- Dintlha tse di akarediwang mo pitsong
- Thebolo le tshaenelo ya metsotso ya kopano e e fetileng
- Tshekatsheko ya dintlha tse di runtseng mo metsotsong ya kopano e e fetileng
- Dintlhakgolo tsa letsatsi
- Tswalo ya kopano
- Leina la modulasetulo le la mokwaledi

- Dikakanyo tse di kgatlhisang tse di itlhametsweng e bile di le maleba.
- Tse di $\frac{3}{4}$ kgatlhisang, $\frac{3}{4}$ itlhametsweng (3-2)
- Tse di magareng (2-3)
- Tse di bokoa (0-1)

[5]

A KAGEGO

E e siameng e na le dintlhakgolo tsotlhe (4-5)

E e magareng (3-2)

E e bokoa (0-1)

[5]**C PUO LE SETAELE**

Tiriso e e siameng (4-5)

Tiriso e e magareng (3-2)

Tiriso e e bokoa (0-1)

[5]**[15]****2.3 TELEGERAMA****A. KAGEGO**

E e lolameng (4-5)

E e magareng (3-2)

E e bokoa (0-1)

[5]**B. DITENG**

Tse di maleba (4-5)

Tse di magareng (3-2)

Tse di bokoa (0-1)

[5]**C. PUO LE SETAELE**

NB. Dirisa dipolelo tse dikhutshwane tse di maleba, di dirisitswe sentle.(4-5)

Tse di magareng (3-2)

Tse di bokoa (0-1)

[5]

NB. Khutlo e emelwa ke lefoko "EMA"

[15]**2.4 MEMORANTAMO****A. DITENG**

– Dikgopolo e nne tse di amanang le se se boditsweng.

– Diteng di supe boikakanyetsi jo bo tebileng jwa motlhatlhojwa.

[5]**KABO YA MADUO**

(i) Dikgopolo tse di lolameng e bile di amana le setlhogo

4-5

(ii) Dikgopolo tse di magareng

3-2

(iii) Dikgopolo tse di fosagetseng

0-1**B KAGEGO**

i Kagego e akaretse setlhogo, moonno, ditshitshinyo kgotsa dikopo

(1)

ii Go tswa go..... Go ya go

(2)

iii Ditshitshinyo / dikopo di kwale ka mokgwa wa dinomere (point form)

(1)

iv Memorantamo o tsenngwe mo lebokising.

(1)**[5]****C. PUO LE SETAELE**

– Tiriso e e nepagetseng ya matshwao a puiso

4-5

– Tiriso e e magareng ya matshwao a puiso

3-2

– Tiriso e e bokoa ya matshwao a puiso.

0-1**[5]****[15]**

KAROLO YA C**POTSO 3****DITLHANGWA TSA MOLOMO****NTLHABELE DINAANE – Z.S. DIPALE**

- 3.1.1 (a) Mmutle (1)
 (b) Tau (1)
- 3.1.2 Diphologolo (1)
- 3.1.3 Mothofatso (1)
- 3.1.4 Go se dumelesege (1)
- 3.1.5 Dinoolwane (2)
 Mainane (2)
 Dikinane (2)
 Dinaane tsa batho (2)
- 3.1.6 Ga twe e rile (jalo le jalo) (1)
 Ya bo e nna tsona tsotlhe (jalo le jalo) (1)
- 3.1.7 Di tlosa bodutu gone di a tshegisa
 Di a ruta
 Batho ba bontshwa setso
 Di oketsa tlotlo ya ngwana / tlotlofoko / tlotlontswe
 Di ruta bana maitseo le botho
 Di a tsibosa
 Di a tlhalifisa
 Di a rotloetsa
 Di a laya
 Di natefisa puo

TSE TLHANO FELA5x1 = (5)
[20]**KGOTSA**

- 3.2.1 Diphologolo tsa naga
 Ga twe e rile, Diphologolo di ne di bolawa ke tlala, fela le fa go le jalo di ne di tsoma gore kgosi ya tsone e se ke ya bolawa ke tlala. Ka jalo mafura a ne a beelwa Tau fela mme go se ope yo o tshwanetseng go a ja. Mmutle one o ne wa a ja mme wa se ke wa tshwarwa le fa go lemogilwe gore ke ena. Mmutle o ne a nyelela mme morago ga tla lenyora le le tona. Letamo le ne le fatiwa ka dinala. Phokojwe a gana a tsamaya a ipatlela metsi le naga go fitlha dinoka tsotlhe di fela metsi. O ne a simolola go utswa metsi a letamo le a neng a gana go le epa. Diphologolo di ne tsa baya diphologolo ka go latelana gore di tshware Phokojwe fa a tlile go nwa. Fela tsa tlholwa. Ke fa khudu a ithaopa. E ne ya fitlha ya itira lejwe. Phokojwe a tshega a kotama mo godimo ga khudu a akanya gore diphologolo di ineetse e bile di a mo tshaba di meela le setulo. Khudu a bo a boela morago gore ba mo tlotse mmele otlhe. Phokojwe o rile go tsurama mo godimo ga letlapa, a ba a kgomarela. O lekile go itaya ka mabole. Maoto le tlhogo, ga se ke ga thusa sepe. O rile fa a bona a tshwerwe, a re

ena pele a bolawa, o tshwanetse go beolwa mogatla, o tshasiwe ka mafura, mme a dikolosiwe ka one. O ne a tshemoga a falola. E rile a siile diphologolo tsotlhe, ya nna Tau fela yo o mo tshwarang. A bo a loga maano go falola loso gape. O ne a fitlha mo go leng motshitshi wa dinotshe. A bo a kopa Tau gore ba rapele. Fa Tau a botsa gore ke modumo wa eng, a re ke diphologolo tse dingwe di a rapela. Tau o ne a tswala matlho a rapela. Phokojwe o ne a ngwega. Tau o ne a bula matlho a fitlhela naga, e le tshetla. Ke fa a tsaya thobane a kgotlha dinotshe, tsa bo di mo loma. Phokojwe ga a ka felelwa ke maano le fa loso lone lo mo lebile ka mo matlhong.

Molaetsa

Phokojwe ka tota, go tshela yo o dithetsenyana.

[20]

KGOTSA

- 3.2. Ga twe e rile Jane le Janenyana e ne e le bana ba motho ba tlhoka tiro. Go lebelega fa Jane ka bogolo a ne a le botlhale mme Janenyana, ka leina le kaya bonnye, a ne a na le botlhale jo bo nnye ka tota. Ba ne ba ya go batla tiro mme Leburu la ba naya tiro ya go disa dinku. Jane o ne a laela Janenyana go tlhokomela dinku fa a ile go batla dijo. Jane a senya ka gore Janenyana a kgaole dinku maoto. Se ke leele le le reng a se ka a di letla go fulela kgakala. Ena a di kgaola maoto ka tota. Ba ne ba sia. Ba phirimelelwa mo lapeng lengwe mme mo mosong, Jane a re Janenyana a tswale setswalo, Janenyana a ntsha setswalo sotlhe a se rwala. Go tswala go raya apara. Fa ba ntse ba le mo tseleng, ba fitlhela Barotsi ba bala madi mme bona ba pagama mo godimo ga setlhare ka setswalo. Janenyana o ne a rata go fologa a ya go ithusa. Lwa bofelo o ne a latlhaganya setswalo fa fatshe. Barotsi ba ne ba tshoga mme ba sia ba tlogela madi. Jane le Janenyana ba nna bahumi bagolo. Jane le Janenyana ba ne ba nna lesego ka go bona madi ba sa a direla.

Molaetsa

Ka nako motho ga a ke a itse fa lesego la gagwe le letseng gone. Modimo ga a ke o fa ka letsogo.

[20]

POTSO 4

- | | | |
|-------|---|-----|
| 4.1.1 | O nkutiwe | (1) |
| 4.1.2 | Ke mogatsa Mofeti | (1) |
| 4.1.3 | Ke nyatsi | (1) |
| 4.1.4 | Makgome | (1) |
| 4.1.5 | Nnyaya | (1) |
| 4.1.6 | O tsiediwa ke monna jaaka basadi ba bantsi | |
| | O rekela monna sejanaga | |
| | O gana go diragatsa setso ka e le modumedi wa lefoko la wa sešwa | |
| | O latlhegelwa ke dilo tsa gagwe ka go dumela mo mothong yo a sa mo itseng | |
| | Kedisaleletse o iphitlhela a le mo mathateng. | |
| | Ntlo ga e a duelwa | |
| | Ke gona a lemogang gore sejanaga se kwadilwe ka Pekwa. | |
| | Godimo ga tsotlhe o iphitlhela a le mo mmeleng. | |
| | Kwa bogadi ba a mo fetogela. | (8) |

P.T.O.

- 4.1.7 (a) Ngwana yo o sa reetseng batsadi, o tla utlwa ditaelo tsa bagakolodi ba ba bosula.
- (b) Ngwana yo o sa reetseng batsadi, o tla reetsa molao wa manong / o feleletsa a le mo mathateng. (2)
- 4.1.8
- (a) Ga senyega (1)
- (b) Go ne go itlhaganetswe (1)
- (c) Modimo ga o lefufa (1)
- (d) A tlhakatlhakane / a onetse / a phophothegile (1)
- (e) Segole (1)
- [20]

KGOTSA

4.2.1

- Ee
 - Mosadi o bolawa ke se a se jeleng
 - Monnamogolo o ne a re Tholo, monnaagwe Mofeti a nyale Kedisaletse ka e le setso, fela Kedisaletse o ne a gana.
 - O sianela le go pharumela sešwa o latlha setso.
 - O ne a bona fa e le bothoto le go se nang tihabologo fa a ka tsaya dikgakololo tsa bagolo.
 - O ne a akanya gore Pekwa o tla mo thusa fa a ratana le ena.
 - Kwa bofelong o iphitlhela a ithadile mpa ka thipa.
 - O ne a thanya lomapo lo le tsebeng, a lelela mašwi a a tshologileng.
 - Masilo ke dijo tsa matlhale.
- (10)

4.2.2 Ee

- Pekwa o tiwaetse go ja basadi, ga se mosadi wa ntlha a mo dira jaana.
 - O godile mme ga a ise a ke a nyale.
 - O apara sentle gore a tie a ratwe ke basadi – ka maikaelelo
 - O tlogela Kedisaletse a jelwa ntlo a bona a latlhegetswe ke molekane.
 - Ga a duele rente jaaka a ithaopile
 - O jetse Kedisaletse madi a diphešene tsa Mofeti
 - O reka sejanaga ka madi a Datsun e bile o kwadisa sejanaga ka leina la gagwe.
 - O maaka. Ga a na pelo le letswalo.
 - O ngwagela Kedisaletse, o bona seleele sengwe kwa Mamelodi. O tiwaetse.
- (10)
- [20]